

Beogradskie Novine

Br. 94.

BEograd, utorak 9. aprila 1918.

Izaze: dnevno u jutro, ponedjeljkom poslije podne.

Pojedini brojevi:

U Beogradu i u kraljevina zapovjedničkim
od n. i kr. četa po cijeni od 10 helera

U monarhiji 12 helera

Mjesečna pretplata:

U Beogradu i u kraljevima zapovjedničkim
e. i kr. četa za boju i stanu počinje 250

U Beogradu se dostavom u kuće 25

U monarhiji 5-

U inozemstvu 4-50

Oglaši po cijeniku.

Jedinstvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 83.
Uprava i primanje pretplate Topličin venac broj 21. Telefon br. 28.
Primanje oglasa Kneza Mihajla ul. broj 38. Telefon broj 245.

Godina IV.

ZBOG ZASTOJA U NABAVCI HARTIJE IZLAZICE „BEOGRADSKIE NOVINE“ — IZUZIMAJUĆI NE-DJELJNA IZDANJA — DO DALJE NAREDBE SAMO NA DVije STRANE.

RATNI IZVJESTAJI
Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera

Kb. Beč, 8. aprila.
Na jugozapadnom frontu ništa od značaja.

Načelnik glavnog stožera.

Izvještaj njemačkog vojnog vodistva

Kb. Berlin, 8. aprila.

Zapadno bojište:

Na borbenom frontu sa obadvije strane Somme ograničila se borbeno dijelost na artiljerijske bojeve. Dijelomični napadi Engleza u hangardskoj šumi i Francuza kod Grivesnosa osuđeni su uz teške njihove gubitke.

Na južnoj obali Oise primorali su se uspjesi od 6. aprila neprijatelja, da još moći između 6. i 7. aprila isprazni dijelove svojih položaja između Bichancourta i Barlsisa. Juče smo nastavili našu napadu i po zauzeću Pierremande i Folembraya bacili smo neprijatelja na zapadnu obalu Ailette. Neprijateljske kolone, što su se povlačile od Bichancourta duž Oise, napali smo s boka sa sjeverne obale rijeke vatrom naših mašinskih pušaka, te ih tako reći pokosili.

Trupe, koje su prodriale na istočnom kraju conyjske šume i preko Barlsisa, krenisim su zauzele brdo sjeveroistočno od Folembraya i prodre do Verneila.

Broj dovedenih zarobljenika povisio se na više od 2000.

Pred Verdunom je uveče oživjela puščana borba.

Konjički kapetan, barun Richthofen, izvojavao je svoju 77. i 78. a poručnik Wenkhoff svoju 23. vazdušnu pobjedu.

Sa ostalih bojišta nema ničeg novog.

Prvi zapovjednik glavnog stana pl. Ludendorff.

Njemački večernji izvještaj

Kb. Berlin, 8. aprila.

Wolffov ured javlja: U produženju naših napada na južnoj obali Oise izbacili smo neprijatelja iz njegovih jakih položaja na visokima istočno od Consy-Le-Chaisana.

Odlučni dani u Francuskoj

Bjeg francuskog stanovništva.

Kb. Berlin, 8. aprila.

Wolffov ured javlja: „Berliner Intelligenzblatt“ ima iz Parisa vijest, da mnogobrojne povorce bježunaca stižu iz ispraznjenih mesta predjela Somme u parisku istočnu željezničku stanicu. Većinom stižu oni isti ljudi, koji su se u julu 1916. godine mogli veselim srcem vratiti na svoja ponovo osvojena ognjišta, da svoje popaljene kuce podignu i obrade potja. Ovo ponovo prisilno ispraznjavanje izazvalo je u raznim dijelovima francuskog gradjanskog stanovništva neopisivo ogorčenje.

Kako sporazumne države zavaravaju svoje vojnike.

Kb. Berlin, 8. aprila.

Po izkazu jednog zarobljenog Englesca 23. pješačke divizije, engleskim je vojnicima o njemačkoj ofenzivi zvanično saopšteno, da su Nijemci prodrili u širini od 50 milja i u dubini od 7 milja, međutim da su Nijemci bočnim napadom saveznika bili primorani da se povuku u svoje položaje. Tom prilikom da su Francuzi zarobili 100.000 a Englezi 40.000 Nijemaca. Slično je saopšteno i talijanskim vojnicima.

Bombardovanje Pariza.

Kb. Paris, 8. aprila.

Danas je ponovo otvorelo bombardovanje pariskih gradskih krajeva daleko-sežnim topovima. Žrtava nema.

Cudovište od topa.

Berlin, 8. aprila.

Ratni dopisnik „Lokalanzeiger“-a, javljujući da je car Wilhelm razgledao top, kojim se bježe Pariz, opisuje isti, pa veli, da izgleda u sravnjenju prema drugim topovima kao kakva prepotopska nemam, koja svojom rikom i djelovanjem prevazilazi sve do sad vidjeno i čuveno i da funkcioniše brzo i precizno. Metak nje- gov prevali za 183 sekunde razdaljinu od 130 kilometara. Nu za sad se zadovoljava i krajim putem.

Francuska vlada sell iz Parisa.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Berlin, 8. aprila.

Izvjestilac „Kreuzzeitung“-a u Haagu doznaće da se spremi premještaj francuske vlade u Bordeaux a razni odjaci ministarstava u pojedine gradove južne Francuske i da postoji bojazan od ozbiljnih nemira u Parizu, ako se taj premještaj ostvari.

Bombardovanje Laona.

Kb. Berlin, 8. aprila.

Nije se ispunilo očekivanje da će Francuzi obustaviti bombardovanje Laona u subotu, 6. aprila, u 11 sati prije podne, kada je bio pogreb poginulih građana Laona. Naprotiv, tačno u to doba oni su preduzeli paljbu, te je opet bilo nekoliko žrtvi među francuskim stanovništvom.

Položaj generala Focha.

Kb. Bern, 8. aprila.

Švajcarske novine bave se detaljno o primudnom položaju Focha. U „Basler Nachrichten“ upozoreju pukovnik Egli generala Focha sa čovjekom, koji stoji, vezan desnom rukom za Paris, a lijevom za Calais, prema neprijatelju, koji ga svakog trenutka može boskotati. Da bi iz ovog nezgodnog položaja izšao, trebalo bi imati veći vojvodski genije, bolje znanje, samo za odbijanje udaraca i da se izdrži.

Clémenceau u Škrpcu.

Zeneva, 8. aprila.

Francuski ujedinjeni komorski odbori za vojsku i spoljni politiku pozvali su novo Clémenceaua, da se u ovu srijedu podržije izjasni odnosno freiburških mirovnih razgovora, jer su dosadanje njegove izjave o tom smatrane kao nedovoljne. I „Temps“ nalazi to za nužno.

Odbijena molba za pomilovanje Bolo-paše.

Kb. Paris, 8. aprila.

Predsjednik Poincaré je odbio molbu Bolo-paše za pomilovanje. Prešeda ratnog suda biće uskoro izvršena.

Pregovori za mir sa Rumunjskom

Graf Czernin u Bukureštu.

Kb. Beč, 8. aprila.

U nedjelju ujutru vratio se Njegovo Veličanstvo sa svog puta na jug i primilo prije podne ministra spoljnih poslova, grofa Ottokara pl. Czernina u naročitu adjenciju. U nedjelju uveče otpuštao je grof Czernin u Bukureštu.

Poštanski ugovor.

Kb. Bukurešt, 8. aprila.

Juče je parafiran poštanski ugovor između Austro-Ugarske i Rumunjske.

Uspostavljeni diplomatska veza između Rusije i središnjih vlasti

Kb. Petrograd, 8. aprila.

Reuter javlja: Joffe je najmenovan za poslanika u Berlinu, a Kamenov za poslanika u Beču.

Iskrcavanje njemačkih četa u Finskoj

Kb. Petrograd, 8. aprila.

Prema primljenoj vijestima njemački su brodovi, među kojima su bila 2 dreadnoughta, stigavši pred Hangoe u Finskoj, otvorili vatru na ruske brodove, čiji su zapovjednici smatrali za potrebitno, da 3 velika broda digne u vazduhu. Njemački gubici za vrijeme iskrcavanja bili su veoma neznatni, zahvaljujući djelovanju ruskog jedoloma Wohlynetza, koji je vodio neprijateljske transportne kroz ruske dobro poznate minirane krajeve. Do jutros se iskrcalo 12.000 Nijemaca, koji su počeli sa ofenzivom u pravcu prema Helsingforsu. Finska crvena garda pokušala je da se opire, ali se morala povuci ispred brojem mnogo nadmoćnijih Nijemaca. Misli se, da je iskrcavanje Nijemaca rezultat utančanja između stare finske i njemačke vlade, da bi se učinilo kraj gradjanskog rata u Finskoj.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Zeneva, 8. aprila.

Pariski listovi javljaju iz Petrograda: Više ruskih ratnih brodova, među ovima i 4 podmornice, koje su se nalazile u Ham-

go, bačene su na zapovijest zapovjednika u vazduhu, da ne bi pale u njemačke ruke.

Očekuje se napad Nijemaca protiv Helsingforsa i Aboe.

Stockholm, 8. aprila.

„Stockholm Tidningen“ doznaće iz Vase: Cijela Finska očekuje napad Nijemaca protiv Helsingforsa i Aboe. Samouzdanje u logoru crvenih gardista opada iz dana u dan. U južnoj Finskoj obrazuje se plava gradjanska garda, koja kasnije hoće da pomogne bijelim gardistima.

Poraz crvene garde.

Kb. Stockholm, 8. aprila.

Kako „Dagens Nyheter“ doznaju, zadobili su bijeli gardisti 800 zarobljenika. Crvene garde finale su 2000 mrtvih, među ovima 800 Rusa.

Godišnjica stupanja Amerike u rat

Sporazumna štampa o Wilsonovom govoru.

Kb. Bern, 8. aprila.

„Matin“ piše: Prije godinu dana objavio je Wilson našim neprijateljima sa svim prosto rat. Danas on objavljuje rat do noža. Pri svem tom ostaje on apostol mira, koji se drukčije ne može postići, nego silom do krajnosti.

„Evenement“ kaže: Današnji je zadatak, da se neprijatelj zadrži, a sutrašnji je, da ga se sruši nožem. Sjedinjene Države sudjelujuće u tome.

Govor francuskog ministra spoljnih poslova Pichona.

Kb. Paris, 8. aprila.

Prilikom prijema pariskog opštinskog vijeća povodom godišnjice stupanja Sjedinjenih Država u rat ministar spoljnih poslova Pichon je rekao, da su Sjedinjene Države bez ikakve sebičnosti, jedino da posluže stvari civilizovanog svijeta, ušle u borbu, u kojoj će se riješiti budućnost cijele zemlje. One šalju u borbu svu svoju moć. Ma koliko bila bolna naša iskušenja, mi manje nego ikada sumnjamo u to, da će se ona završiti porazom naših neprijatelja. Mi ne bi bili dostojni da se zovemo „Francuzi“, kad bi se ponizili da budemo zabrinuti za nas same, kao i za narod. Šta sreća zavisi od istog uspjeha. Nije moguće da budemo pobijedjeni, jer Njemačka i Austro-Ugarska nisu u stanju da budu pobjednici nad saveznim vojskama, koje se sastoje iz neustrašnih četa a koje se nalaze pod vodstvom vojskovođa, koji su se stavili dobровoljno iz discipline pod upravom vrhovnog zapovjednika, koj uživa opšte povjerenje. Mi smo uvijek govorili, da samo pobjedom možemo postići mir, koji samo onda može biti trajan, ako буде pravedan. Ministar je završio svoj govor hvaljeći Sjedinjene Države, koje svoje napore udvostručavaju u čas, kad drugi kapituliraju ili brodilom uznimaju ispred sile, a čine to u cilju da sloboda postane pravilo. Što je učinjenje ugovora: — Američki poslanik Sharp je odgovorio: Dokle god neprijatelj bude pokušavao da nam nametne svoje uslove, mi se moramo boriti da pobjedimo i mi ćemo to činiti. Tom visokom cilju će Amerika staviti Francuskog raspolaženje sve svoje pomoćne izvore i vojnike.

Balfourov govor.

Kb. London, 8. aprila.

Pri svečanosti godišnjice stupanja Sjedinjenih Država u rat Balfour je držao govor, u kome je rekao, da je predsjednik Wilson u svome govoru sa svim objasnio ideale sporazurnih saveznika i njih su razumjeli svi oni na zemlji, koji znaju, šta je sloboda. Državni središnji vlasti su cinički povrijedili slavnu Wilsonovu načelu, a njemački narod nije protiv tog protestovao. Ruski prijatelji sporazurnih saveznika počinju da uvidju istinu. On se nuda, da istina ne će kasno doći. On vjeruje ruskom narodu, kako sporazurne sile treba da pomognu. Najveći dokaz odanosti Sjedinjenih Država zajedničkoj stvaru dat je nedavno odobrenjem Wilsonovim, da američke čete učestvuju u velikoj borbi zajedno sa engleskim i francuskim četama. Što se volema proslavio kao vojskovođa u ratu za špansku nasljedju i u šleskim ratovima. — 9. aprila 1754. godine umro je u Halli filozof Christian barun Wolff. Rođen je 1679. godine. — 9. aprila 1821. godine postavljen je za vrhovnog kancelara i dobio je titulu baruna Verulamskog, a 1620. godine titulu viscounta St. Albanskog. 1621. godine optužen je za podmitljivost i napšen, ali je pušten odmah poslije dva dana, 1624. godine potpuno je rehabilitiran. Bacon je vrlo značajan i klasični filozof. On je otac empirske filozofije. Nova izdaja njegovih djela priredjivana su 1862. do 1874. godine. Interesantno je da su Morgan i još neki

